t3_robbins2 (TMQHXsrk561MFXJYCbPdKDaqcWJGxDHhzsb)

October 27, 2020

Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_robbins2 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2\_robbins1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k3\_robbins1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k1\_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l2\_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_robbins1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge ((v1\_robbins2\ X0) \wedge (l2\_robbins1\ X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\forall X5.(m1\_subset\_1\ X5\ (u1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ X1\ X2))\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ X3\ X4))\ X1))\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ (k3\_robbins1\ X0\ X2)\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ X2\ X5)))))))) = X2)))))) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2\_robbins1\ X0) \Rightarrow ((l2\_lattices\ X0) \wedge (l1\_robbins1\ X0)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_robbins1\ X0)) \wedge (m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ (k3\_robbins1\ X0\ X1)\ (u1\_struct\_0\ X0)) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.(((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l2\_lattices\ X0)) \wedge ((m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0)) \wedge (m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1\ (k1\_lattices\ X0\ X1\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge(l2\_robbins1\ X0))\Rightarrow((v1\_robbins2\ X0)\Leftrightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_subset\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X3.(m1\_subset\_1\ X3\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(\forall X4.(m1\_subset\_1\ X4\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ X1\ X2))\ X3))\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ X1\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ (k3\_robbins1\ X0\ X3)\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ X3\ X4)))))))=X3)))))) \tag{5}$$

Theorem 1

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0)\wedge((v1\_robbins2\ X0)\wedge(l2\_robbins1\ X0)))\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1\ X1\ (u1\_struct\_0\ X0))\Rightarrow(k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ (k3\_robbins1\ X0\ (k1\_lattices\ X0\ X1\ (k3\_robbins1\ X0\ X0\ X1)))\ X1)=k3\_robbins1\ X0\ X1))$$